

Lo, Los, La, Las**1 Lire et traduire**

- Vequià lo garçon
- Qu'es lo moment
- Lo paure òme
- Los òmes de la rota
- La fenèstra roja
- La pòrta de la chambra
- La maison/l'ostau de campanha
- Los òmes de las vilas
- Las fuèlhas/fòlhas de l'arbre
- Las roàs de la veitura
- Los ausèus dins los arbres

2 Traduire

- *Les hommes, les femmes et les enfants descendent la rue*
- *Les amis dans la maison*
- *La lumière dans la grande salle*
- *Les portes et les fenêtres du château*
- *Les voitures dans la ville*
- *L'oiseau sur le toit*

Contractions prépositions + articles

La contraction se fait au masculin seulement, devant consonne

3/ de lo > dau, de los > daus

ex : Las pèiras dau chamin

Traduire

- Lo chapèl de l'òme
- La rauba de la filha
- La letra de l'amic
- *Les oiseaux du ciel*
- *La chemise de l'homme est noire*
- *La vie des hommes est dure*
- *La vie de la femme*
- *Le chant des oiseaux*
- *La place du village*
- *Le chapeau de l'enfant*
- *Le chapeau de la fille*
- *Les mains des femmes*

4/ a lo > au

ex : Respond au comissari
Parla a la professora
Ven a l'ostau

Traduire

- *Il répond au professeur*
- *Elle parle à l'enfant*
- *Elle vient en ville*
- *Elle répond à la fille*

Correction

<p>1 Lire et traduire</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vequià lo garçon - Qu'es lo moment - Lo paure òme - Los òmes de la rota - La fenèstra roja - La pòrta de la chambra - La maison/l'ostau de campanha - Los òmes de las vilas - Las fuèlhas/fòlhas de l'arbre - Las roàs de la veitura - Los ausèus dins los arbres 	<p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Voilà le garçon</i> - <i>C'est le moment</i> - <i>Le pauvre homme</i> - <i>Les hommes de la route</i> - <i>La fenêtre rouge</i> - <i>La porte de la chambre</i> - <i>La maison de campagne</i> - <i>Les hommes des villes</i> - <i>Les feuilles de l'arbre</i> - <i>Les roues de la voiture</i> - <i>Les oiseaux dans les arbres</i>
<p>2 Traduire</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Les hommes, les femmes et les enfants descendent la rue</i> - <i>Les amis dans la maison</i> - <i>La lumière dans la grande salle</i> - <i>Les portes et les fenêtres du château</i> - <i>Les voitures dans la ville</i> - <i>L'oiseau sur le toit</i> 	<p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los òmes, las femnas e los enfants davalan la charreira - Los amics dins la maison - Lo lum dins la sala bèla - Las pòrtas e las fenèstras dau chastèl - Las veituras dins la vila - L'ausèl sus la taulanha
<p>3 Corrigés contraction</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lo chapèl de l'òme - La rauba de la filha - La letra de l'amic - <i>Les oiseaux du ciel</i> - <i>La chemise de l'homme est noire</i> - <i>La vie des hommes est dure</i> - <i>La vie de la femme</i> - <i>Le chant des oiseaux</i> - <i>La place du village</i> - <i>Le chapeau de l'enfant</i> - <i>Le chapeau de la fille</i> - <i>Les mains des femmes</i> 	<p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los ausèls dau cial - La chamisa de l'òme es neira - La viá daus òmes es dura - La viá de la femna - Lo chant daus ausèus - La plaça dau vilatge - Lo chapèl de l'enfant - Lo chapèl de la filha - Las mans de las femnas
<p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Il répond au professeur</i> - <i>Elle parle à l'enfant</i> - <i>Elle vient en ville</i> - <i>Elle répond à la fille</i> 	<p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Respond au professor - Parla a l'enfant - Ven a la vila - Respond a la filha